އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް
ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް
ޕްރޮޖެކްޓް: ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބެންޗު ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.
(IUL)340/340/2026/25
P/340/2026/07
SECRETARIATEOFAA.RASDHOOCOUNCIL
Page0of29

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
ސެކްޝަން 1
ބީލަން ޝީޓް
ރިފަރަންސް ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް
ނަންބަރު
1.1
މަސައްކަތުގެ ނަން: ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބެންޗު ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.
އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL(340/340/2026/25 (
އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 14 ޖޫން 2026
2.1 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން:
އެޑްރެސް: އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އއ. ރަސްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.
އަނބޫފަންނު މަގު/ އއ. ރަސްދޫ
ފޯން: 6660714
3.1 ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދިނުން މި މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ޢާއްމުކުރާ އިޢުލާނުގައިވާ ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް (އީމެއިލުން ފޮނުވާ ސުވާލުތަކަށް
ޖަވާބު) ދެވޭނެއެވެ.
4.1 އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ހުށަހަޅާ އަގަކީ މި މަސައްކަތާގުޅިގެން ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދަކާއި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ
ހުރިހާ ޓެކްސްއެއްވެސް އަދި ފީއެއް ވެސް ހިމަނައިގެން ހުށެހެޅޭ އަގަކަށްވާންވާނެއެވެ.
5.1 ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި
ތަން: އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚް: 25 ޖޫން 2026
ދުވަސް: ބުރާސްފަތި
ގަޑި: 10:15
6.1 ބީލަން ހުޅުވުން
ތަން: އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚް: 25 ޖޫން 2026
ދުވަސް: ބުރާސްފަތި
ގަޑި: 10:15
7.1 ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު 6 ގައި އެވަނީއެވެ.
8.1 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: (500,000.00ރ އަށްވުރެ ބޮޑުނަމައެވެ.) ހުށަހަޅާ އަގުގެ 2%
9.1 ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: (500,000.00ރ އަށްވުރެ ބޮޑުނަމައެވެ.) ހުށަހަޅާ އަގުގެ 3%
email: projects@rasdhoo.gov.mv |Page 1 of29 | Ph: 6660714 | SecretariatofAA. RasdhooCouncil

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
ސެކްޝަން 2 - ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު
(ހ) އާންމު މަޢުލޫމާތު
1. ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު 1.1. މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބެންޗު ބަހައްޓައިދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ. މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ
މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
2. ބީލަމަށް 2.1. ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ:
ކުރިމަތިލެވޭނެ)18/2014 ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ
ފަރާތްތައް ފަރާތްތަކަށެވެ.
2.1.1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.
2.1.2 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.
2.1.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް
ސޮސައިޓީތައް.
2.1.4 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ
ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.
2.2. މިމާއްދާގެ 2.1 ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް
ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.
3. ބީލަން 3.1. ބީލަންތައް އޮންނަންވާނީ މި ލިޔުމުގެ އެނެކްސް 1 ގައިވާ ، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ
އޮންނަންވާނެގޮތާ ޗެކުލިސްޓު ގައިވާ ލިއުންތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ބައިންޑު/ސްޓެޕުލް
އި ބީލަމުގައި ކުރެވިފައެވެ.
ސޮއިކުރުން
3.2. ބީލަން އޮންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން، ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ ފޮންޓަކުން (ފަރުމާ ފޮންޓް
ފަދަ) ޓައިޕު ކުރެވިފައެވެ. ނުވަތަ އަތުން ލިޔާނަމަ ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭ ގެ
ގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން
އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ކޮންމެ
ޞަފުޙާއެއްގައި ވެސް އެއީ ކިތައް ޞަފުހާގެ ތެރެއިން ކިތައް ވަނަ ޞަފުޙާކަން އެނގޭގޮތަށް
ތަރުތީބުން ޞަފުޙާ ނަންބަރުވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ.
3.3.1 .3.3 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން
ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ
"ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
SecretariatofAA.RasdhooCouncil|Ph:6660714|email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page2of29

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
3.3.2 ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި
ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް
އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
3.3.2 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ޗެއަރޕާރސަން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި
ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް
އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
3.3.4 ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުގައި ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި
ސޮއިކުރާނަމަ އެފަރާތަކަށް ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް
އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
3.3.5 ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުގައި
ސޮއިކުރާއިރު، ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ސޮއި ކުރެވިދާނެއެވެ.
4. ހުށަހެޅޭނެ 4.1. ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ 1 (އެކެއް) ބީލަމެވެ. އެއް ބީލަމަށްވުރެ
ބީލަމުގެ އަދަދު ގިނަ ބީލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާގައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް
ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
5. ބީލަން ތައްޔާރު 5.1. ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެއް
ކުރުމުގެ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. މިކަމަށް ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތުން
ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ.
6. އެހެނިހެން 6.1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް
އުސޫލްތައް އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ތިމާގެކަމުގެ
ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ އއ. ރަސްދޫ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދާއިރާގެ އެއްވެސް އޮފީހެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ އެކަމުގެ
ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ
ހުއްޓާ އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި އެ ބީލަން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
(ށ) ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް
7. ބީލަން ފޮތު ގައި 7.1. ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނެނީ ތިރީގައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ލިޔުންތަކާއި،
ހިމެނޭ ބައިތައް އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ.
7.1.1 ބީލަން ޝީޓް (ސެކްޝަން1-)
7.1.2 ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު (ސެކްޝަން2-)
7.1.3 އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް (ސެކްޝަން3-)
SecretariatofAA.RasdhooCouncil|Ph: 6660714 |email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page3of29

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
7.1.4 ޖަދުވަލުތައް (ސެކްޝަން4-)
7.1.5 އެއްބަސްވުން (ސެކްޝަން -)6
7.1.6 މަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ސެކްޝަން–)7
8. ބީލަމުގައި 8.1. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ޝީޓްގައި
ރަޖިސްޓްރީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑުރެހަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރަންވާނެއެވެ.
ކުރުން 8.2. އަންދާސީ ހިސާބުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން.
ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު.
އީމެއިލް އެޑްރެސް.
ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު.
8.3. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
މިއިދާރާގައި ނަން ނޯޓްކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
9. ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން 9.1. މި ބީލަމާއި ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިން އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި "ބީލަން ޝީޓް" ގައި
މައުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ސާފުކުރުން 9.2. ބީލަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ
ބީލަންވެރިންނަށް ޖަވާބު ލިޔުމުން ފޮނުވޭނެއެވެ.
9.3. މި ބީލަން ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ މި ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފުނުވާ
ކަމެއް އޮތް ނަމަ އެ ކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ އެކެވެ.
10. ބީލަމަށް ބަދަލު 10.1. ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް
ގެނައުން ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި، އެމެންޑްމަންޓެއް (އުނި/އިތުރު) ގެނެވޭނެއެވެ.
10.1 .10.2 ގައިވާ ގޮތަށް ދޫކުރާ އެމެންޑްމަންޓަކީ ބީލަމުގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ އުނިއިތުރު ބީލަމުގެ
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ނުވަތަ އެފަރާތަކާ އެލިޔުން ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ) ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން
11. ބީލަމުގައި ބޭނުން 11.1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް
ކުރެވޭ ބަސް ދިވެހިބަހުންނެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިގިރޭސި ބަހުން
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
SecretariatofAA.RasdhooCouncil|Ph: 6660714 |email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page4of29

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
12. ބީލަމުގައި ބޭނުން 12.1. މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
ކުރާ ފައިސާ
13. އަގު ހުށަހެޅުން 13.1. ބީލަމަށް ވަކި ގޮތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
13.2. ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވީ ޖީ.އެސް.ޓީ
ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
14. މުއްދަތު 14.1. މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް މުއްދަތު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދުވަހުގެ
އަދަދުންނެވެ.
14.2. މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް
ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
15. ބީލަމުގެ މުއްދަތު 15.1. ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން
30 ދުވަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
16. ބީލަމާއެކު 16.1. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.
ލިޔުންތައް 16.1.1 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު)2
16.1.2 ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ
ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
16.1.3 ކޯޓޭޝަން/ ބީ.އޯ.ކިޔު (ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްގައި ބުނެފައިވާނަމަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.)
16.1.4 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު)3
16.1.5 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް
ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)
16.2. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ
ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.
16.2.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި
ޖަދުވަލު 5 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
16.2.2 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ދަލީލު އަދި ޖަދުވަލު 4 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
SecretariatofAA.RasdhooCouncil|Ph:6660714|email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page5of29

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
(ހ) ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ
ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.
(ށ) އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ ، އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ
ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްގެ ބޭންކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ
ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.
(ނ) ފާއިތުވި މަހުގެ ބޭންކް ބެލެންސް އަދަދު އިނގޭނެހެން ބޭންކް ރިފަރެންސް
ސިޓީ އެއް ނުވަތަ ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
16.2.3 ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް ސިޓީތައް. ހުށަހަޅާ ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް ސިޓީތަކުގައި
ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.
(ހ) ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ ހިންގަމުންދާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ
ބޭންކަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިއުމެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
(ށ) ހުށަހެޅޭ ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް އަކީ ޚާއްސަކޮށް މިޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކުރެވިފައިވާ
ސިޓީއެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
(ނ) މިރެފަރަންސްގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން، ފައިސާގެ/ ކްރެޑިޓްގެ ޢަދަދު، ސިޓީ
ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް، ކްރެޑިޓްގެ ސިޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެ ތާރީޚް އަދި ރެފަރަންސް
ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ރ) މިރެފަރަންސް ވާންވާނީ ރެފަރަންސް ދޫކުރިފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް
ރެފަރަންސްއަކަށެވެ. މިފަދަ ރެފަރަންސްތަކުގެ ކޮޕީ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ބ) އަމިއްލަ ފަރުދުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ރިފަރެންސް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
16.3. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
(ރ) ބީލަން ހުށަހެޅުން
17. ބީލަން ބަންދު 17.1. ބީލަން އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. މިނޫންގޮތަކަށް އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެއް
ކުރާނެ ގޮތް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
17.2. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
17.3. ސިޓީ އުރައިގެ ކަނާތްފަރާތުން މަތީ ކަނުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި
ފޯނު ނަމްބަރު ލިޔެފާ އޮންނަން ވާނެއެވެ.
17.4. ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ޝީޓްގައިވާ
ގޮތަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފައެވެ.
SecretariatofAA.RasdhooCouncil|Ph: 6660714|email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page6of29

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
18. ބީލަން 18.1. މި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވީ ސުން ގަނޑި
ހުށަހެޅުމުގެ ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ސުންގަޑި 18.2. މި މާއްދާގެ 18.1 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި
ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރީޚަކަށް ވާނީ ޖެހިގެން
އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.
18.3. އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
19. މުއްދަތުގެ ފަހުން 19.1. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް
ހުށަހެޅޭ ބީލަން ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ތަކާއި މެދު
އަމަލު
ކުރާނެގޮތް:
(ބ) ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން
20. ބީލަން ހުޅުވުން 20.1. މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ
ނުވަތަ އެފަރާތުން ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ފޮނުވާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި
ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ތާރީޚްގައެވެ.
20.2. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ.
20.3. ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު
ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ
ދުވަހުގެ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.
21. ހުށަހަޅާ 21.1. ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާބުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީގައި މިވާ
ބީލަމުގައިވާ ގޮތްތަކުގެ މަތިން އިސްލާޚް ކުރެވޭނެއެވެ.
ކުށްތައް 21.2. ބީލަމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ،
އިސްލާޚްކުރުން ރަގަޅު އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެ.
22. ބީލަންތައް 22.1. ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވިމާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.
ޗެކްކުރުމާއި
22.1.1 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން.
ބީލަންތަކުގެ
22.1.2 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަން
ރެންޕޮންސިވްނަ
ސް ކަނޑައެޅުއް 22.1.3 ބީލަމުގައިވާ އުސޫލްތަކަށްބަލައި އެކަށީގެންވާ ބިޑެއްތޯ ކަނޑައެޅުން
(ރެންޕޮންސިވްނަސް)
SecretariatofAA.RasdhooCouncil|Ph:6660714|email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page7of29

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
23. ބީލަންތައް 23.1. ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ 22.1 ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ
އިވޭލުއޭޓް ކުރުން ބީލަންތަކެވެ.
24. ބީލަން 24.1. ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ، ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑަށް
ހަވާލުކުރާނެ ބަލައިގެން އެންމެގިނަ މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
ފަރާތް
ކަނޑައެޅުން
25. ބީލަންތަން 25.1. އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ކެންސަލްކުރުން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި
ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް
ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ
އެކަށީގެންނުވާ އަގުތަކެއްނަމަ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ
ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
26. ބީލަން 26.1. ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ.
ކާމިޔާބުކުރާ
ފަރާތް ހޮވައި،
އެކަން އެންގުން
27. އެއްބަސްވުމުގައި 27.1. ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާތާ ގިނަވެގެން ބަންދުނޫން 10 (ދިހައެއް)
ސޮއި ކުރުން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި ދެމެދު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި
ކުރަންވާނެއެވެ.
27.1 .27.2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި
ނުކުރައްވައިފިނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.
27.3. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތްފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 17.19 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.
(ޅ) ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީތައް
28. މައްސަލަ 28.1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި
ހުށަހެޅުމާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް
މައްސަލަ ބެލުން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-
K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 17 ގައިވާ "ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި،
"
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު އާ އެއްގޮތަށެވެ.
SecretariatofAA.RasdhooCouncil|Ph: 6660714 |email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page8of29

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
28.2. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު
13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 18 ގައިވާ "ބީލަން އިޢުލާންކުރި އޮފީހުގެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް-ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" PR-
14 ފޯމުންނެވެ.
28.3. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު
ބަންދު ނޫން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ ނިންމައި، މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް
ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު
13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 19 ގައިވާ "ބީލަމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަވާބު" PR-14 ފޯމުން ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އަންގާނެއެވެ.
28.4. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނުން ދޭ
ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް "މައްސަލަ ބަލާ
މުސްތަގިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް" PR 16 ފޯމުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
SecretariatofAA.RasdhooCouncil|Ph:6660714|email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page9of29

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
ސެކްޝަން - 3
އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް
29. މާނަކުރުން 29.1. "މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށެވެ.
29.2. "މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދި
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.
29.3. "މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ
މަސައްކަތަކެވެ.
29.4. "މަސައްކަތުގެ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް
ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާއަށެވެ.
29.5. "އެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތާއި، މަސައްކަތްކުރުމަށް
ހަވާލުވާ ފަރާތާ ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމަށެވެ.
30. ލިޔެކިޔުން 30.1. މި އެއްބަސްވުމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން މިއެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އެއް ފަރާތުން އަނެއް
ބަދަލުކުރުން ފަރާތަށް އަންގަންޖެހޭ އެންމެހައި އެންގުންތައް އާއްމުގޮތެއްގައި އަންގާނީ ދިވެހި ބަހުން،
ލިޔުމުންނެވެ. އަދި ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ޕްރޮފައިލްގައި ހުށަހަޅާ މެއިލާއި
ފޯނު ނަންބަރެވެ. ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބޭނުންކުރާނީ އިޢުލާނުގައި ދެވިފައިވާ މެއިލްއެވެ.
30.2. އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުން ރައްދުކުރާނީ އަތުން އަތަށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ
ފޯސްޓުން، ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާއީމެއިލަށް ، ބީލަމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.
30.3. މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ އެޑްރެސް ބަދަލުކުރާން ބޭނުންވާނަމަ، ބަދަލު ކުރާން ބޭނުންވާ ފަރާތުން
އަނެއް ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
31. ތިންވަނަ 31.1. މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސްބައެއް އެހެންފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން
ފަރާތަކާއި ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން، ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން
މަސައްކަތް ހުށަހަޅާ ހުއްދަހޯދަށްވާނެއެވެ.
ހަވާލުކުރުން 35. 1 .31.2 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސްބައެއް
ހަވާލުކުރިކަމުގައިވިޔަސް މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުގެމަތިން
ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ އުފުލަން ވާނެއެވެ.
32. އެއްބަސްވުމުގެ 32.1. އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
މުއްދަތު
32.2. މަސައްކަތް ހަވާލުވިފަރާތުގެ ބާރުނުފޯރާ ކަމެއް ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ޙާދިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ
މެނިފެކްޗަރިންއާއި ގުޅޭކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި
SecretariatofAA.RasdhooCouncil |Ph: 6660714 |email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page10of29

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
އެޙާދިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ އެކަމެއް ދިމާވިކަން އެގޭފަދަ (ރަސްމީ ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ
ފަރާތްތަކުގެ) ލިޔުންތަކާއެކު މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތުގެ
ވެރިފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
32.3. އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅިނަމަވެސް މުއްދަތު
އިތުރުކޮށްދޭނީ "މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އުޞޫލު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިޑް
ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.
33. ޖުރިމަނާ 33.1. އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ
ކުރުމާއި 10.71 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ.
އެގްރީމަންޓް 5,000,000/- .33.2
ޖުމްލަ އަގު ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ ބީލަމެއްނަމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމްލަ
ބާތިލް ކުރުން 0.005
އަގު (ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް) އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ
އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.
ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = CP*0.005*LD
)CP ކޮންޓްކެޓް ޕްރައިސް): ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު
)LD ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން): ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް
33.3. ޖުމްލަ އަގު 5,000,000/- ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ ބީލަމެއްނަމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމްލަ
އަގު 0.0025 (ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ދޭއް ފަހެއް) އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ
މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.
ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = CP*0.0025*LD
)CP ކޮންޓްކެޓް ޕްރައިސް): ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު
)LD ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން): ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް
33.4. މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން ފައިސާ ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ،
މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވީ
މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ބިލްގައިވާ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާއެވެ.
33.5. މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ % 15 އިންސައްތަ އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ބޮޑުވެއްޖެނަމަ
އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.
34. ރިޓެންޝަން 34.1 މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން ކުރާ މަސައްކަތާއި ހޯދާ ޚިދުމަތުގެ އަގު 500,000.00ރ
ފައިސާ އަގުން އަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ތިރީގައިވާގޮތުގެމަތިން ރިޓެންޝަން ފައިސާ އުނިކޮށް އަނބުރާ
އުނިކުރުމާއި އެ
ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
ފައިސާ އަނބުރާ
ދޫރުރުން
SecretariatofAA.RasdhooCouncil|Ph: 6660714|email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page11of29

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
1. ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 5% އިންސައްތަ ކެނޑުން.
2. މި މާއްދާގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މިންވަރު ބީލަމުގެ ޖުމްލަ އަގު 500,000.00ރ
އާއި 5,000,000.00ރ ހަމައަށް މަސައްކަތް ނިމޭތާ 06 މަސްވަންދެން ހިފެހެއްޓުން. އަދި
06 މަސް ހަމަވުމުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގައި މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ އަނބުރާ ދިނުން.
ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގައި މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނެމަ އެ ފައިސާ ދެވޭނީ އެ
މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމުން ނުވަތަ ޙައްލުކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަދު ކަނޑާ ބާކީހުރިނަމައެވެ.
.35އެގްރީމަންޓް 33.6. އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ
ބާތިލްކުރުން އެއްބަސްވުންއެއްކޮށް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ބާތިލްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު
މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
33.7. އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފިނަމަ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
އެހާތަނަށް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތާއި، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އަގާއެކު ލިޔެ،
ދެފަރާތުން އެލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ހިނގާ ސައިޓު ގައި ހުންނަ
ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ހުރިހާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ނަގައި އެތަކެތި ބަނދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ގެންދަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ފަހުން މިއިން އެއްޗަކަށް ދިމާވާ އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް
ޒިންމާއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
.36އެހެނިހެން 33.8. މި އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ
ކަންކަން ގަވާއިދަކާ މި އެއްބަސްވުމާއި ތަޢާރުޟު ވާކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ
ގަވާއިދެއް ހެދިއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ސަބަބުން މުޅި މިއެއްބަސްވުން ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ.
އެފަދަ މާއްދާއެއް މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭގޮތްވެއްޖެނަމަ އެ މާއްދާއެއް އިސްލާހްކޮށްގެން
ނަމަވެސް މި އެއްބަސްވުން އުވާނުލައި ދެމެހެއްޓުމަށް ދެފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވެ
ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
.37ޓެކްސް އަދި 33.9. މިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްތަކާއި، ކަސްޓަމްސް ޑިޔުޓީތަކާއި، އިމްޕޯޓް
އެހެނިހެން ފީތައް ލައިސަންސް ފީތައް އަދި އެހެނިހެއް ފީއެއް ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފީއެއް ދައްކާނީ މަސައްކަތް
ހަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.
.38އެއްބަސްވުމަށް 33.10 މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ސޮއިކުރެވޭ
ބަދަލުގެނައުން އެއްބަސްވުމަކުންނެވެ.
.39އެއްބަސްވުމަށް 33.11 މި އެއްބަސްވުން ހިންގާނީ، އަދި ތަންފީޛު ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި
ހިނގާނެ ޤާނޫނު އެއްގޮތަށެވެ.
email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page12of29 | SecretariatofAA.RasdhooCouncil |Ph: 6660714

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
.40ދެބަސްވުން 33.12 މިއެއްބަސްވުމާއިމެދު އުފެދޭ ދެބަސްވުން ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން
ހައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.
33.13 މިއެއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީވެސް ދެފަރާތުގެ މެދުގައި
ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ
ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.
email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page 13of29 | SecretariatofAA.RasdhooCouncil |Ph: 6660714

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
ސެކްޝަން - 4
ޖަދުވަލު – 1
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.
1 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު 2)
ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ (މިފަދަ
2
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއްކަން އަންގަދޭ ލިޔުމާއެކު)
3 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު /)3 ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުކޮޕީއާއެކު
4 ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
5 ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން ނެތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން (ނޯޑިއު ރިޕޯޓް)
ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރަނީ ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ނަމަ، ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިޔުން
6
(ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ)
6.1 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން (މަސްލަހަތު އޮތްކަން ސާފުކޮށްދޭ ލިޔުން) ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ
7
އެލިޔުން.
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު 5 ފުރިހަމަކޮށް
8
ހުށަހަޅާފައި
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ގާބިލްކަން ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން (ކުންފިނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
"އޮޑިޓަރުން ސޮއިކޮށްފައި" – ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ހުރި ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު ސާބިތުކުރުމަށް
9
ހުށަހަޅާ އެކައުންޓްތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް "އިޢުލާންކުރާ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހުން ފެށިގެން ފާއިތުވި 1
މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް").
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ބީލަމަށް
ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
10 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރީ މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކުރެވިފައި
11 ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކިތައް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް)
12 ޞަފްހާތަކުގައި ހުރީ ސޮއިކޮށްފައި
13 ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރީ ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައި
މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
14 ޓެކްސް ކްލެއަރަންސް ރިޕޯޓް (މީރާއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލެއަރެންސް ރިޕޯޓް "މުއްދަތު ހަމަނުވާ"
Page 14of29 | email: projects@rasdhoo.gov.mv | Ph: 6660714 | SecretariatofAA. RasdhooCouncil

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
ޖަދުވަލު – 2
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް
1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
1.1 ނަން
1.2 އެޑްރެސް
2. ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު
2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބެންޗު ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.
2.2 އިޢުލާން ނަންބަރު IUL(340/340/2026/25 (
3. ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު
3.1 ހުށަހަޅާ އަގު :
3.2 ޖީ.އެސް.ޓީ:
3.3 ޖުމްލަ އަގު(ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން) :
3.4 ޖުމްލަ އަގު (ތާނައިން ލިޔުމަށް):
3.5 މުއްދަތު (ހުކުރުދުވަސްތައް ނުހިމަނާ):
4. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު
މަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެގްރީމަންޓްގެ މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް
4.1
ފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.
އަޅުގަނޑު/ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި
4.2
މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށާއި، ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.
މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 90 ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލު ކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން
4.3 އެއްބަސްވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިވަޑައި ގެންފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.
5. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
ސޮއި:
ނަން:
މަޤާމު:
ތާރީޚް:
ފޯނުނަންބަރު:
Page 15of29 | email: projects@rasdhoo.gov.mv | Ph: 6660714 | SecretariatofAA. RasdhooCouncil

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
ޖަދުވަލު – 3
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް
1. ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
-1.1 ނަން (ކުންފުނި/ވިޔަފާރި)
-1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް
-1.3 ވިޔަފާރި ގާއިމްވެފައިވާ ރަށުގެ ނަން
-1.4 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
-1.5 ފޯނު ނަންބަރު
-1.6 އީމެއިލް އެޑްރެސް
2. ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެންނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ
މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)
ނަން މަޤާމު އައި.ޑީ.ނަންބަރު ފޯނުނަންބަރު
3. އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް
email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page 16of29 | SecretariatofAA.RasdhooCouncil |Ph: 6660714

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
ޖަދުވަލު – 5
ފާއިތުވި 3 (ތިނެއް2022- ފެށިގެން) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް
ފަރުނީޗަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި އިމާރާތުގެ ސީލިންގ އަދި ފިނިޝިންގ މަސައްކަތްތައް މި މަސައްކަތާއި ގުޅުން ހުރި
މަސައްކަތްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް
މަސައްކަތްކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު
މަސައްކަތުގެ ނަން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް
އަހަރު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)
ޖުމްލަ:
SecretariatofAA.RasdhooCouncil|Ph:6660714|email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page17of29

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
ޖަދުވަލު – 6
މާލީ ގާބިލްކަން ސާބިތުކުރުން.
 މާލީގާބިލްކަން ސާބިތުކުރުމަށް ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝިއަލް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާނަމަ އެ ރިޕޯޓުގައި ދައުލަތުގެ ހުއްދަ
ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތަކުން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ލިހުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. މި ގޮތުން މި
މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅޭނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންޝިއަލް ރިޕޯޓެވެ. ފައިނޭންޝިއަލް ގާބިލްކަމަށް ބަލާނީ
އަހަރު ނިމޭއިރު ކުންފުނީގެ ފައިދާގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު އެންމެ ގިނަ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން
މާކްސްދޭގޮތަށެވެ.
 ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ހުރި އެކައުންޓްތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓެވެ.
އަދި މި ސްޓޭޓްމަންޓަކީ އިޢުލާންކުރާ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހުން ފެށިގެން ފާއިތުވެފައިވާ 1 މަސްތެރޭގައި ހިމެނޭ
ރިޕޯޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓަށް މާކްސްދޭނީ މަސް ނިމޭއިރު ބާކީގައި އެންމެ ގިނައި ފައިސާ ހުރި ފަރާތަށް
އެންމެ މަތިން މާކްސްދޭގޮތަށެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މާލީ ގާބިލްކަން ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްސީލް
އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތް އެކައުންޓް ނަންބަރު މަސްނިމުނު އިރު ހުރި ބާކީ
ޖުމްލަ:
SecretariatofAA.RasdhooCouncil|Ph:6660714|email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page18of29

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
ޖަދުވަލު – 6
ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު
އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު
ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ޕޮއިންޓްގެ
އަދަދު
އަގު ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު × 65 (އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް ލިބޭ 65
ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ.)
މުއްދަތު ހުށަހެޅި އެންމެ ކުރު މުއްދަތު × ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު / 5 5
މާލީ ޤާބިލްކަން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު × ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު / 15 15
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ - މިބާވަތުގެ މަސަކަތްކުރި ފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ޢަދަދު/އެންމެ ގިނަ 15
ދުވަހު މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ހުށަހެޅި ޢަދަދު × 5
- ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ ވެލޫ/ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭން
އެންމެ ވެލޫބޮޑު މަސައްކަތްތައް ކުރި ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން × 10
ޖުމްލަ: 100
email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page 19of29 | SecretariatofAA.RasdhooCouncil |Ph: 6660714

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
ސެކްޝަން- 5
އެއްބަސްވުން
މި އެގްރީމަންޓް ކުރެވިފައި ވަނީ ، -------------------- (މި އެއްބަސްވުމުގައި މީގެ ފަހުން "މަސައްކަތުގެ
ވެރިފަރާތް"(އާއި ---------------------)މި އެއްބަސްވުމުގައި މީގެފަހުން "މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތް"(އާ ދެމެދު،
މީލާދީ ސަނަތުން، .... ވަނަ އަހަރުގެ .... މަހުގެ .... (..................) ދުވަހު
އެވެ.
ދެންފަހެ، .... (މި އެއްބަސްވުމުގައި މީގެ ފަހުން "މަސައްކަތް") ކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ
ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވި ހިނދު، އަދި އެކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު މަސައްކަތުގެ
ވެރިފަރާތުން ޤަބޫލުކުރި ހިނދު، ބުނެވިދިޔަ މަސައްކަތް މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން ކުރުމަށާއި، އަދި އެ މަސައްކަތްތައް
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަމެއް ކުރުމަށް ނިޔަތްގަނެ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
1. މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސްތަލަޙުތަކާއި އިސްތިލާޙުތައް މާނަކުރުމުގައި "އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތައް"
ގައި އެ މުސްތަލަޙެއް ނުވަތަ އިސްތިލާޙެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އެއީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ
ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
2. މި އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށް، އަދި އެ އަގު ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
އެއްބަސްވުމުގެދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި ، އަދި އެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ
އެއްގޮތްނުވާ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ބަދަލު ދިނުމަށް މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
3. މި އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމުމާއި، އަދި އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައް އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި އެއްގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ
މަސައްކަތުގެ އަގު ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތް ކޮށްނިންމާ މަސައްކަތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ
އެންމެހާ ފައިސާ މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތަށް ދިނުމަށް މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
4. މި އެއްބަސްވުން އެކުލެވިގެންވަނީ ބީލަމާ ގުޅިގެން ދެވުނު މަޢުލޫމާތާއި، އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތަކާއި،
މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން، ބީލަން ޑޮކިއުމަންޓުތަކާއި މި
މަސައްކަތާގުޅިގެން ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބަކީ މި
އެއްބަސްވުމުގެ ބައިތަކެވެ.
މި އެއްބަސްވުމަކީ ، މި އެއްބަސްވުމުގެ އެންމެހައި މާއްދާތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި ، އެއްބަސްވުމުގައި
ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ، ދެފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ނިޔަތުގައި
ތިރީގައިވާ މީހުން ހެކިކޮށް، ދެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޞައްޙަ އެއްބަސްވުމެކެވެ.
މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް: މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ފަރާތް:
ސޮއި: ސޮއި:
SecretariatofAA.RasdhooCouncil |Ph: 6660714 |email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page20of29

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
ނަން: ނަން:
މަޤާމް: މަޤާމް:
ތައްގަނޑު: ތައްގަނޑު:
ހެކިން: ހެކިން:
ސޮއި: ސޮއި:
ނަން: ނަން:
މަޤާމް: މަޤާމް:
އައި.ޑީ:# އައި.ޑީ:#
އިނގިލީގެ ނިޝާން: އިނގިލީގެ ނިޝާން:
މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން ސްޕަވައިޒު ކުރާނީ
ސޮއި:
ނަން:
މަޤާމް:
އައި.ޑީ:#
ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:
email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page21 of29 | SecretariatofAA.RasdhooCouncil |Ph: 6660714

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
ސެކްޝަން - 6
ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި/މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް
ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބެންޗު ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި ނަންބަރު: 14( )IUL(340/340/2026/25 ޖޫން)2026
އިޢުލާނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތެވެ.
-1 މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:
1.1 މި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ލަކުޑިޔާއި ބެންޗުތަކުގެ ފައިތައް އަދި ޓޮޕްތައް ދޭނީ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ.
1.2 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ހޯދަންޖެހޭނީ ބެންޗުގެ ލެނގޭބައިތައް ހަރުކުރާ އިސްކޫރާއި ލަކުޑިބައިތައް ވަރުނީސްކުރަން ބޭނުންވާ
ވަރުނީހެވެ.
-2 މަސައްކަތުގެ ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު:
2.1 މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓާ އެއްގޮތަށެވެ.
2.2 މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ، މި ކައުންސިލުން މަގަނޑު ތަކެތި ދިނުމުން ރަސްދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި
ބެންޗުތަކެއް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
2.3 ބެންޗުތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިތަކާއި މަތީގައި އަޅާ ޝީޓް އަދި ލެނގޭ ބައި ހަދާ ލަކުޑި ފޯރުކޮށްދޭނީ ކައުންސިލްގެ
ފަރާތުންނެވެ.
2.4 މި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ކަރަންޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ހެދުމަށް
ބޭނުންވާ ސަޕްލައިހޯދުމަކީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
2.5 މި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ތަނަށް އެޅޭ އެންމެހާ ކުނިބުނި ނަގާ ތަންސާފުކުރުމަކީ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ
ޒިންމާއެކެވެ.
2.6 މި މަސައްކަތްތުގެ ތެރޭން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބޭ އެންމެހާ ގެއްލުންތައް
މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން އެދޭ ގޮތަކަށް މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
2.7 މި މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ހިންގަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާނީ ބޭންކް މެދުވެރިކޮށެވެ.
2.8 މި މަސައްކަތުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މަސައްކަތް ނިންމާ އެކަން ރިޕޯޓްކުރުމުން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން
ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ސްޕަވައިޒަރު މަސައްކަތް ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުމުންނެވެ.
2.9 މަސައްކަތުގެ ފައިސާހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ބިލުގައި ފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓާއި އެކައުންޓް ނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.
އަދި މި އެކައުންޓަކީ މަސައްކަތް ނެގި ފަރާތުގެ ނަމުގައި އޮންނަ އެކައުންޓަކަށްވާންވާ ނެއެވެ.
2.10 ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން ހަދާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށެވެ.
2.11 މި މަސައްކަތާގުޅިގެން މަސައްކަތް އެވޯޑުކުރެވޭ ފަރާތާއެކު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުމެއް ބަދަލުކުރެވޭނީ
އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އީ- މެއިލް projects@rasdhoo.gov.mv((މެދުވެރިކޮށެވެ. މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވާ
ފަރާތާއެކު ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މުޢާމަލާތެއް ހިންގޭނީ އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮފައިލްގައިވާ އީމެއިލާއި ނަންބަރުތަކުން
ވަޓްސްއަޕް/ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށެވެ.
email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page22of29 | SecretariatofAA.RasdhooCouncil |Ph: 6660714

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
-3 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު:
3.1 ތިރީގައި ހިއްސާކުރެވޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 17 ބެންޗު ހެދުން. އަދި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޕޮއިންޓްތަކުގައި ބެހެއްޓުން.
3.2 ބެންޗުތައް ބަހައްޓާނީ ބަނދަރުގެ ޕާކުތަކުގައި ހަދާފައިވާ ބެޑުތަކުގައެވެ. މި ބެޑުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ސާފުވާނެ ފޮޓޯ މި
މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ ތިރީގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.
3.3 މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ލަކުޑި ފޯރުކޮށްދޭނީ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ތަކެތި އުފުލުމާއި ވަރުކުރުމުގެ
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.
3.4 ބެންޗުތަކުގެ ފަޔާއި މަތީގައި އަޅާ ޝީޓް ވެސް ފޯރުކޮށްދޭނީ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ތަކެތި ގެންގޮސް
ބެންޗު ރޭއްވުމަކީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ބެންޗުތަކުގެ ލެނގޭ ބައިގެ ސްޓްރަކްޗަރ.
3.5 ބެންޗުގެ ލެނގޭ ބައިގެ ސްޓްރަކްޗަރ ހަދާނީ ލަކުޑިންނެވެ. މިކަމަށް ބޭނުންވާ ލަކުޑި މިނަށް ވަރުކޮށް ދާރަތައް ވައްކޮށް
އޮމާންކުރަންވާނެއެވެ. ފޯރުކޮށްދެވޭ ލަކުޑީގެ މިންތަކަކީ ''×6''×19' 2އެވެ.
3.6 ލެނގޭ ބައިގެ ސްޓްރަކްޗަރ ފަތިތަކުގެ މިންތަކަކީ، 2''×3''×63'' އެވެ. އަދި ދެ ފަތިގަނޑު ދެމެދުގައި 1'' އިންޗެީގ ގެޕެއް
އިންނަންވާނެއެވެ.
3.7 ލެނގޭބައިގެ ލަކުޑި ފަތިތައް ހުންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް ޓީކް ކުލައިގެ ވުއްޑައިލާފައެވެ. ތިރީގައި ހިއްސާކުރެވޭ ފޮޓޯތަކުން އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ސާފުވާނެއެވެ.
3.8 ކޮންމެ ބެންޗެއްގެ ލެނގޭ ބައިގާ ވެސް ތިންގަނޑު ފަތި އަޅަންވާނެއެވެ. ކޮންމެ ފަތިގަނޑެއްގެ ވެސް ދެކޮޅަށް އިސްކޫރު (ކޮޅަކަށް
1 އިސްކޫރު) ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ.
3.9 ލެނގޭ ބައިގެ ފަތިތައް ހަރުކުރަން ޖަހާނީ ބޯވަށް އިސްކޫރެކެވެ. މި އިސްކޫރު އިންނަންވާނީ ފަހަތުން ނަޓުއަޅުވާ ބާރުކުރާގޮތަށެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި ހިއްސާކުރެވޭ ކުރެހުންތަކުން ސާފުވާނެއެވެ.
ބެންޗުތަކުގެ ފައިތަކާއި މަތީ ޝީޓް؛
3.10 ބެންޗުތަކުގެ ފައިތަކާއި މަތީ ޝީޓް ހަދާފައި ހުންނާނީ ކޮންކްރީޓުންނެވެ.
3.11 ބެންޗުތަކުގެ ފައިތައް ހުންނަންވާނީ ރީތިކޮށް ގްރޭންޑަރުން ކަންތައް ވައްކޮށްލުމަށްފަހު ޓައިޓޭނިއަމްލާފައެވެ. އަދި
ޓައިޓޭނިއަމްލުމަށްފަހު ވެކްސްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3.12 ހުރިހާ ބެންޗުތަކުގެ މަތީގައި އަޅާ ޝީޓު ވެސް ހުންނަންވާނީ ޓައިޓޭނިއަމްޖަހާ ވެކްސްކޮށްފައެވެ.
3.13 ބެންޗުގެ ދެ ފައިގެ ދެމެދުގައި 46'' ދުރުމިން، އެތެރޭން އެތެރެއަށް އިންނަންވާނެއެވެ.
• ބެންޗުތަކުގެ ފައިތަކާއި ޓޮޕްތައް ބައްލަވާލަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ރަސްދޫ ޕްރީސްކޫލް އިންވެގެން ހުޅަނގަށް އޮތް ބިމަށް ދުރުވުމުން އެ
ތަކެތި ފެންނާނެ !
• ނަމޫނާ ބެންޗެއް ބައްލަވާލަން އެދޭނަމަ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން މަސްކަނޑާ އަށިގަނޑާ ދިމާލުން ބަނދަރު ޕާކުގެ ދެކުނުން ނިމޭކޮޅުން
ފެނިލައްވާނެ!
• ބިޑުހުށަހަޅާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ ސެކްޝަން 4 (ޖަދުވަލް)1 ގައިވާ ޗެކްލިސްޓާ އެއްގޮތަށް ބިޑްހުށަހެޅުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ!
email:projects@rasdhoo.gov.mv|Page23of29 | SecretariatofAA.RasdhooCouncil |Ph: 6660714

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
Page 24 of29 | email: projects@rasdhoo.gov.mv | Ph: 6660714 | SecretariatofAA. Rasdhoo Council

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
Page 25 of29 | email: projects@rasdhoo.gov.mv | Ph: 6660714 | SecretariatofAA. Rasdhoo Council

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
Page 26 of29 | email: projects@rasdhoo.gov.mv | Ph: 6660714 | SecretariatofAA. Rasdhoo Council

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
Page 27 of29 | email: projects@rasdhoo.gov.mv | Ph: 6660714 | SecretariatofAA. Rasdhoo Council

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
Page 28 of29 | email: projects@rasdhoo.gov.mv | Ph: 6660714 | SecretariatofAA. Rasdhoo Council

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްބަސްވުން
Page 29 of29 | email: projects@rasdhoo.gov.mv | Ph: 6660714 | SecretariatofAA. Rasdhoo Council